

## Yuda Nhoma

<sup>1</sup> Yesu Kristo somfo Yuda a ɔyε Yakobo nua na ɔkyerew krataa yi,

ɔde kɔmaa wɔn a Onyankopɔn afre wɔn na wɔte Agya Onyankopɔn dɔ ne Yesu Kristo bammo mu:

<sup>2</sup> Mmɔborɔhunu ne ɔpɔ ne osɔcɔps a ɔpɔ nka mo.

### *Atoro Adiyifo*

<sup>3</sup> Me nnamfonom, anka merebɔ mmɔden akyerew mo afa nkwegye a yɛn nyinnaa te mu no ho. Nanso εε se mekyerew mo wɔ asem foforo ho na moyere mo ho gyina nokware a Onyankopɔn de ama ne nkurɔfo afebɔɔ, a εε se wɔsesa mu da biara da no mu.

<sup>4</sup> Nnipa bi awiawia wɔn ho abefra yɛn mu a wɔkyea asem a εfa yɛn Nyankopɔn adam no ho ka se adam no nti ɔbra bɔne nseee hwee. Wonnye Yesu Kristo a ɔno nko ara ne yɛn Wura ne yɛn Awurade no nto mu. Kyerewsem no aka wɔn afɔbu a aba wɔn so no ho asem dedaw.

<sup>5</sup> Ɛwɔ mu se munim eyinom dedaw, nanso mepε se mekae mo adwene wɔ gye a Awurade gyeε Israelfo fii Misraim asase so na akyiri no, ɔsεee wɔn a na wonnye asem no nni no ho.

<sup>6</sup> Monkae abɔfo a wodii tumi traa so ma wogyaw wɔn atenae no. Wɔagū wɔn

nkɔnsɔnkɔnsɔn wɔ sum kabii mu, na Onyankopɔn de wɔn asie retwen da kese no na wabu wɔn aten.

<sup>7</sup> Monkae Sodom ne Gomora ne nkurow a na atwa wɔn ho ahyia no sε, na mu nnipa no ye nguamanfo. Onyankopɔn twee wɔn aso de yee nhweso maa wɔn a wobenya asotwe a εde wɔn bekɔ ogya a ennum da no mu.

<sup>8</sup> Saa ɔkwan koro no ara so na adaesofo yi nam. Wugu wɔn ankasa nipadua ho fi. Wɔpo tumidi, na wɔka nsemmonne fa anuonyamfo a wɔcɔsoro no ho.

<sup>9</sup> ɔbɔfopanyin Mikael mpo nyee saa da. Bere a Mikael ne ɔbonsam repere Mose amu so a akasakasa sii wɔn ntam no mpo, wantew ɔbonsam atua, na mmom asem a ɔkae ara ne sε, "Awurade nka w'anim."

<sup>10</sup> Nanso saa nnipa yi tew nneεma a wɔnte ase ho atua. Na nneεma a wɔn abɔsu mu wɔnte ase no, senea nkekaboa ye no, saa nneεma koro no ara na εbεsεe wɔn.

<sup>11</sup> Wonnue! ɔkwan a Kain faa so no ara so na wɔnam. Sikanibere nti, wɔde wɔn ho akɔhyɛ Bileam nnaadaasem ase. Wɔatew Onyankopɔn so atua senea Kora yee pεrεεpε, eyi nti wɔbεsεe wɔn.

<sup>12</sup> Wɔte se nkekae fi a εwɔ onua aduan a one wo di mu a wɔmfere ho. Wɔn ani ku wɔn ara wɔn ho. Na wɔte se omununkum a esi na mframa bɔ no, nanso osu ntɔ. Wɔte se nnua a εnsow aba asusowbere mu. Wɔte se nnua a wɔatatu ne ntin ama awu koraa.

<sup>13</sup> Wɔte se po asorɔkye a ano ye den a ehuru se ahuru da wɔn aniwude adi. Wɔte se nsoromma

a ekyinkyn a Onyankopon de wɔn asie ɔsse sum kabii mu afeboċċ.

<sup>14</sup> Henok, Adam aseni a ɔto no so asia na ɔhyeɛ saa nnipa yi ho nkɔm teteete se, "Hwɛ, Awurade ne n'abɔfo Kronkron mpempem reba,

<sup>15</sup> na wɔabebu mo nyinaa aten na wɔabu nnebɔneyeɛfo nyinaa aten wɔ wɔn bɔne a wɔayɛ ne nsɛm a wɔaka atia Onyankopon no ho."

<sup>16</sup> Bere biara, saa nnipa yi nwiinwii na wɔde mfomso to afoforo so. Wodi wɔn akɔnnɔ akyi. Wɔhoahoa wɔn ho na wɔdaadaa afoforo senea εbeyeɛ a wɔbæba abedi wɔn akyi.

### *Kokob*

<sup>17</sup> Me nnamfonom, monkae nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo asomafo no kae.

<sup>18</sup> Wɔkae se, "Se awiei no du a nnipa a wodi mo ho few na wodi wɔn akɔnnɔ akyi bɛba."

<sup>19</sup> Eyinom ne nnipa a wɔnam wɔn akɔnnɔ so de mpaapaemu ba no. Na wonni Honhom no wɔ wɔn mu.

<sup>20</sup> Enti, mo a moyɛ me nnamfonom, mitu mo fo se, monkɔ so mmia mo gyidi mu. Mommo mpae wɔ Honhom Kronkron no tumi mu,

<sup>21</sup> na montena Onyankopon dɔ mu bere a moretwɛn yɛn Awurade Yesu Kristo wɔ n'ahummɛbɔ mu ama wama mo nkwa a enni awiei no.

<sup>22</sup> Munhu wɔn a wɔn gyidi sua no mmɔbɔ.

<sup>23</sup> Montwe wɔn mfi ogya mu nnye wɔn nkwa. Momfa osuro nhu wɔn mmɔbɔ, na munkyi ntade a wɔn bɔne nkekae akeka mu no.

**24** Na nea obetumi aso mo mu na moanhintiw,  
na ɔde mo asi n'anuonyam anim se nnipa a  
wonnī dem wɔ ahosan mu no,

**25** Onyankopɔn koro a ɔnam yɛn Awurade Yesu  
Kristo so yɛ yɛn Agyenkwa no, ono na anuonyam  
ne kɛseyɛ ne ahoođen ne tumi nka no mmere a  
atwam, ne nnɛ ne daa nyinaa. Amen.

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™  
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](https://open.bible)."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022  
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40